


Kereiti ya 3 Sesotho

Puo ya Bobedi e Tlatsetsang



KOTARA 1

Ka rona		
Beke 1	Ka rona	2
Beke 2	Seo ke se thabelang	4
Beke 3	Ho hlweka	6
Metswalle		
Beke 4	Maikutlo	8
Beke 5	Metswalle	10
Beke 6	Ho ithabisa	12
Lelapa la ka		
Beke 7	Lelapa la ka	14
Beke 8	Re a thusa lapeng	16
Beke 9	Lapeng	18
Beke 10	Itekole	20

KOTARA 2

Ho reka		
Beke 11	Ho reka	22
Beke 12	Ho reka diaparo	24
Beke 13	Ho reka dijo	26
Sekolong		
Beke 14	Ho ithuta sekolong	28
Beke 15	Ho ja sekolong	30
Beke 16	Ho hlwekisa sekolong	32
Boemo ba lehodimo le Dinako tsa selemo		
Beke 17	Matsatsi a pula le a letsatsi	34
Beke 18	Boemo ba lehodimo bo tjhesang le bo batang	36
Beke 19	Dinako tsa selemo	38
Beke 20	Itekole	40

KOTARA 3

Polasi		
Beke 21	Di foresho ho tswa polasing	42
Beke 22	Polasi ya lebese	44
Beke 23	Ho sebetsa polasing	46
Dipapadi		
Beke 24	Ho dula o shahlile	48
Beke 25	Letsatsi la dipapadi	50
Beke 26	Papadi ya ka	52
Diphooftolo		
Beke 27	Diphooftolo tse kgolo le tse nnyane	54
Beke 28	Kgoho le lehe	56
Beke 29	Diphooftolo tse hlaha	58
Beke 30	Itekole	60

KOTARA 4

Dijo		
Beke 31	Ho lema meroho	62
Beke 32	Ho etsa sengwitjhi	64
Dipalangwang		
Beke 33	Polokeho mmileng	66
Beke 34	Dipalangwa tsa Sekolo	68
Beke 35	Mefuta ya dipalangwang tsa lefatshe, moyo le metsi	70
Meketeko		
Beke 36	Mokete wa letsatsi la tswalo	72
Beke 37	Dikgwedi tsa selemo	74
Batho ba thusang		
Beke 38	Batho ba thusang	76
Beke 39	Ke a leboha titjhore	78
Beke 40	Itekole	80

I

Ka rona



Keke ke lesea

Rama o na le dilemo tse 3. O kena sekolo nesari.

Nana o na le dilemo tse 7. O kereiting ya I.

Joe o na le dilemo tse 9. O kereiting ya 3.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.

	moshanyana		sefahleho		tharo
	ngwanana		mmele		supa
	letsatsi la tswalo		mokotlana wa mokokotlo		robong

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:



dula


doma

diha

duka

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona:



Ikwetliseng ka bobedi

Botsa motswalle wa hao:

A: O na le dilemo tse kae?

B: Ke na le dilemo tse ____.

A: Letsatsi la hao la tswalo le neng?

B: Letsatsi la ka la tswalo le ka ____.

A: O kereiting efe?

B: Ke kereiting ya ____.

Lebitso la sekolo sa hao ke mang?

Lebitso la titjhere ya hao ke mang?

Ikwetlise le Pule le Pam

Ake o mpolelle
ka wena.

Nna ke
____.



Itekole. Kgomaretsa distika
leqepheng la 20.

20

A re ngole

Etsa setshwantsho sa hao mme o tlatse karete ena.



Lebitso:

Dilemo:

Moshanyana:

Ngwanana:

Kereiti:

Sekolo:


Titjhere:

2


Seo ke se thabelang



Ke rata ho palama
baesekele ya ka.



Ke rata ho bina le ho
tantsha.



Ke rata ho bapala bolo.



Ke rata ho pheha. Tjhee
bo!

Ha ke rate bohlaswa.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.

	baesekele		dibutsi		boulu
	tsela		ntlha		kgaba
	bethe		leoto		buka

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:




beta	bitsa
bata	besa

Ikwetliseng ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o botsa motswalle wa hao:

O etsa eng?



O a tantsha.



O a pheha.



O robetse.

O bapala bolo.

O bala buka.

O palame baesekele.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona:



ho	phe	ha	ho	ta	n	tsha
ho	ba	la	ho	ro	ba	la

Ikwetlise le Pule le Pam

Bolella Pule seo o ratang ho se etsa le seo o sa rateng ho se etsa.



Tsamaya o bua

Botsa metswalle e meraro:
Le rata ho etsa eng?



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 20.

20

A re ngole

Tlatsa tseo o di ratang le tseo o sa di rateng.

Ke rata _____ le _____ .

Ha ke rate _____ le _____ .

Ka nako e nngwe ke rata _____ le _____ .

3

Ho hlweka



Ka mehla ke a hlapa. Ke hlapa matsoho. Ke hlapa sefahleho.

Ke hlatswa meno. Ke kama moriri.

Ke rata ho hlweka.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.

	sesepa		metsi		moriri
	shampu		kama		letsoho
	borosolo ya meno		vaslapi		meno

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

m

meta	mina
mopa	matha

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona:



me	tsi	sha
ba	ke	te
sha	wa	ra

Ikwetliseng ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o botsa motswalle wa hao:

O etsa eng?



O borosola meno a hae.



O hlapa matsoho a hae.



O kama moriri wa hae.

Tsamaya o bua

Etsisa ketso ya ho hlwekisa mme o kope metswalle ya hao ho o bolella seo o se etsang.



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 20.

20

A re ngole

Tlatsa mantswe a siilweng.

lesela — sesepa — kama — borosolo ya meno



O borosola meno a hae ka _____



O kama moriri wa hae ka _____



O hlapa matsoho a hae ka _____



O hlapa sefahleho sa hae ka _____.

A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.



Please ch
gender
accordin
to the ne
pictures

Ke a thaba ha ke bapala le metswalle ya ka.
Ke a thaba ha ke bapala le ntjanyana ya ka.
Ke a swaba ha ke se na eo nka bapalang le yena.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.

	thabile		lla		bapala
	swabile		bososela		seruuwa
	halefile		metswalle		manki wa pikiniki

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

n

nepa	neha
nama	noha

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona:



I



bo	so	se	la
----	----	----	----



tha	bi	le
-----	----	----



ha	le	fi	le
----	----	----	----



Ikwetliseng ka bobedi

Supa setshwansho ebe o botsa motswalle wa hao:

O ikutlwa jwang?



O swabile.



O thabile.

Bolella motswalle wa hao:

Ke a thaba ha _____.

Ke a swaba ha _____.

Ikwetlise le Pule le Pam

Bolella Pule hore o ikutlwa jwang kajeno.



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 20.

20

A re ngole

Thala mola ho nyalanya dipolelo le ditshwantsho tse nepahetseng.



thabile

swabile

tshaba

lla

halefile

5

Metswalle



Re rata ho bapala. Re rata ho thella.
Re rata ho bala. Re rata ho swinka.
Re rata ho thusana.

A re bue

Shebang
setshwantsho
mme le bue ka seo
le se bonang.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.

	matha		thella		tlola
	raha		swinka		sesa
	bala		hlwa		dula

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

p

polanka

pota

pene

pana

Ikwetliseng ka bobedi

Supa setshwantsho mme o bolelle motswalle wa hao:



Re rata ho sesa.



Re rata ho bala.



Re rata ho swinka.



Re rata ho raha.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona:



ho



hlwa



ho

ba

pa

la



ho



ra



ha



ho

swi

n

ka



Ikwetlise le Pule le Pam



Bolella Pule hore
o rata ho fetisa
nako le metswalla
ya hao jwang.




Itekole. Kgomaretsa distika
leqepheng la 20.

20

A re ngole

Thusa metswalla ena ho tholana.



6

Ho ithabisa



Re rata ho pheha.
Re baka kuku.
A re etseng mokete.
A re ithabiseng.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.

	setofo		kuku		fatuku
	phini e rolang		kuku ya kopi		hlama
	pane		folouru		seseha-dikuku

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

f

fata

fihla

fumana

fola

Ikwetliseng ka bobedi

Botsa motswalle wa hao:


Ke eng nna?

Ke entswe ka galase mme o nwa ka nna.

Ke bohale mme ke sebedisetswa ho seha.

O a mpaka mme o a ntja ka matsatsi a tswalo.

Ke mosehla mme o a nkebola pele o ntja.



Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona:

ho

ho

ho

ba

ho

ba

ha

ha

ka

ka

pa

pa

tswa



Ikwetlise le Pule le Pam



O etsa eng
ho ithabisa?



Ke a baka ho
ithabisa.



Itekole. Kgomaretsa distika
leqepheng la 20.

20

Dikarabo: (1) galase, (2) thipa, (3) kuku ja kop, (4) pandana.

A re ngole

Tshwaya dintho tseo o ka di etsang. ✓



Nka etsa sengkwitjhi.



Nka hlatswa dijana.



Nka fasa dieta tsa ka.



Nka ebola ditapole.



Nka tima lebone.




Nka fiela.

Lelapa la ka

A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.



Ke na le lelapa le leholo.

Re rata ho tjhakela nkongo le ntatemoholo.

Re bona bomotswala, bomalome le borakgadi.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.

	mme		ausi		rakgadi
	ntate		nkongo		malome
	aubuti		ntatemoholo		motswala

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

r

reka

rata

rua

roka

Ikwetliseng ka bobedi

Supa setshwantsho mme o bolelle motswalle wa hao:



Enwa ke **mme**.



Enwa ke **ntate**.



Enwa ke **ausi**.



Enwa ke **nkgono**.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona:



m me

a u si

n ta te

au bu ti

Ikwetlise le Pule le Pam

Ako mpolelle ka
lelapa la hao.



Ke na le
_____ le
_____.





Itekole. Kgomaretsa distika
leqepheng la 20.

20

A re tshwantshe

Etsa setshwantsho sa lelapa la hao mme o ngole hore e mong le e mong ke mang.



Koli o mosa.

Koli o thusa nkgonon wa hae.

O hlokomela ausi wa hae e

monyenyane.

O hlokomela metswalla ya hae.

A re bue

Shebang
setshwantsho
mme le bue ka seo
le se bonang.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.

	bana		ntlo ya jwang		diphofolo
	lelapa		podi		dipalesa
	lesea		kgomo		serapa

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

S

suna	sala
siya	seha

Ikwetliseng ka bobedi

Ikwetlisetse papadi ya sefaleng le motswalle wa hao.

A: Dumela, lebitso la ka ke _____.

B: Dumela, lebitso la ka ke _____.

A: O kae?

B: Ke teng, ke a leboha.



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 20.

20

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona:



ba



le se a



se ra pa



di pa le sa



Ikwetlise le Pule le Pam

Dumela.

O kae kajeno?



Tsamaya o bua

Botsa metswalle e 3:
Le thusa jwang lapeng?

A re ngole

Tlatsa mantswe a siilweng.



Re tshwanetse ho hlokomela _____



Re tshwanetse ho hlokomela _____



Re tshwanetse ho hlokomela _____



Re tshwanetse ho hlokomela _____.


diphoofolo bana serapa lesea

9

Lapeng

A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.



Re pheha ka kitjhining.

Re hlapa ka batkamoreng.

Re robala ka kamoreng ya ho robala.

Re shebella TV ka laontjeng.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.

	tafole		tv		garetene
	setulo		sofa		fensetere
	foriji		lebone		ntlwana

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

t

teko

tafole

tee

terene

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona:



ga	re	te	ne	fen	se	te	re
----	----	----	----	-----	----	----	----

ka	mo	re	ya	ho	ro	ba	la
----	----	----	----	----	----	----	----

Ikwetliseng ka bobedi

Supa setshwantssho mme o bolelle motswalle wa hao:



Sena ke **setofo**.



Ena ke **fensetere**.



Ena ke **tafole**.



Lena ke **lebone**.

Tsamaya o bua

Etsisa ntho eo o e etsang ka tlung. Dumella metswalla ya hao ho qakela ntho eo o e etsang.

E re:

O a pheha.



20


A re ngole

Tshwaya ditshwantsho tsa ka kitjhining ka bofubedu ✓, tsa kamore ya ho robala ka bolou ✓ mme tsa batkamore ka botala. ✓.




























10

Itekole



I

Na o ka hopola
mantswe ana?

1		moshanyana	STICKER	sefahleho	STICKER	tharo
	STICKER	ngwanana	STICKER	mmele	STICKER	supa
	STICKER	letsatsi la tswalo	STICKER	mokotlana wa mokokotlo	STICKER	robong
2	STICKER	baesekele	STICKER	dibutsi	STICKER	boulu
	STICKER	tsela	STICKER	ntlhha	STICKER	kgaba
	STICKER	bethe	STICKER	leoto	STICKER	buka
3	STICKER	sesepa	STICKER	metsi	STICKER	moriri
	STICKER	shampu	STICKER	kama	STICKER	letsoho
	STICKER	borosolo ya meno	STICKER	vaslapi	STICKER	meno
4	STICKER	thabile	STICKER	lla	STICKER	metswalle
	STICKER	swabile	STICKER	bososela	STICKER	seruuwa
	STICKER	halefile	STICKER	bapala	STICKER	manki wa pikiniki
5	STICKER	matha	STICKER	thella	STICKER	tlola

2

Kgomaretsa distika
dibakeng tse
nepahetseng.

3

Supa setshwantsho
ka seng mme o botse
motswalle wa hao:

Ke eng
ena?

5

STICKER

bala

STICKER

swinka

STICKER

sesa

6

STICKER

setofo

STICKER

kuku

STICKER

fatuku

STICKER

phini e rolang

STICKER

kuku ya kopi

STICKER

hlama

STICKER

pane

STICKER

folouru

STICKER

seseha-kuku

7

STICKER

mme

STICKER

ausi

STICKER

rakgadi

STICKER

ntate

STICKER

nkgonon

STICKER

malome

STICKER

aubuti

STICKER

ntatemoholo

STICKER

motswala

8

STICKER

bana

STICKER

ntlo ya jwang

STICKER

diphoofolo

STICKER

lelapa

STICKER

podi

STICKER

dipalesa

STICKER

lesea

STICKER

kgomo

STICKER

meroho

9

STICKER

tafole

STICKER

tv

STICKER

garetene

STICKER

setulo

STICKER

sofa

STICKER

fensetere

STICKER

foriji

STICKER

lebone

STICKER

ntlwana

II

Ho reka



Dumelang. Le kae kajeno?
 Na nka fumana lebese?
 Ke bokae?
 Ke a leboha.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	tjhelete		ralebenkele		pampiri ya ntlaneng
	tjhentjhe		oli		sesepa sa meno
	mokotlana wa ho reka		tswekere		mokedikedi wa ho hlatswa dijana

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

W

watjhe

wina

sona

wesa

Ikwetliseng ka bobedi

Ikwetlisetseng papadi ya sefaleng le motswalle wa hao.

Ke bokae?




A: Lebese ke bokae?

B: Ke R20



A: Borotho ke bokae?

B: Ke _____.



A: Dilamunu ke bokae?

B: Ke _____.

Ikwetise le Pule le Pam

O batla ho reka eng?



Ke hloka
borotho le
lebese.



Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



tswe	ke	re	ho	se	ng
------	----	----	----	----	----

ra	le	be	n	ke	le
----	----	----	---	----	----

A re ngole

O tla reka eng?



Lenane la ho reka

<input type="checkbox"/>		borotho
<input type="checkbox"/>		lebese
<input type="checkbox"/>		dihwete
<input type="checkbox"/>		phofo
<input type="checkbox"/>		tswekere
<input type="checkbox"/>		sepinatjhe

Itekole. Kgomaretsa distika
leqepheng la 40.

40

Ho reka diaparo



Kajeno re ile lebenkeleng la mese.
Ao! Sheba mose wane o mosehla le bolou.
Ke bokae?

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	mose		dikausu		shete/hempe
	sekete		t-shete		dishoto
	dieta		mokotlana wa letsoho		katiba

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:



hata

hola


heke

hula

Ikwetliseng ka bobedi

Ikwetlisetseng papadi ya sefaleng le motswalle wa hao.

Na nka fumana ... hle?



Na nka fumana mose?

Ke bokae?



Na nka fumana sekete?

Ke bokae?



Na nka fumana
t-shete?

Ke bokae?

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



mo



si



ho



re



ka



mo



ko



tla



na



wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



le



tso



ho



mo

ko

tla

na

wa



13

Ho reka dijo

A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.



Ke ya lebenkeleng. Ke tlatsa kariki ka dijo tsa lelapa laka. Ke reka borotho, lebese, poone le khabetjhe. Ha ke reke dipompong.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	borotho		dihwete		ditjhips
	jusi ya lamunu		sepinatjhe		kuku
	khoukhu		phaenapole		dipompong

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:



vene	vouta
vase	veta

Ikwetliseng ka bobedi

Ikwetlisetseng papadi ya sefaleng le motswalle wa hao.



A: Na nka fumana jusi ya lamunu hle?

B: E, ke ena.

A: Ke a leboha.



A: Lebese ke bokae?

B: R2O

A: Ke a leboha.

A re ngole

Qetella dipolelo tsena.

Ke rata _____.

Ha ke rate _____.



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 40.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.




di	hwe	te	la	mu	nu
pha	e	na	po	le	

Ikwetlise le Pule le Pam

Ke rata jusi.

Ha ke rate _____.



Tsamaya o bua

Botsa metswallle e 5 haeba ba rata dijo tsena:

Na o rata _____ ?

khoukhu



kuku

dipompong

diapole

dihwete

hlapi

jusi ya lamunu

lebese

14

Ho ithuta sekolong

A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.



Re ithuta ho bala.

Re ithuta ho bapala mmoho.

Re ithuta ho thusana.

Re rata ho ithuta ho bua Sengesemane.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	titjhere		raba		pene
	boto ya tjhoko		mokotla wa sekolo		pensele
	teseke		sekolo		rula

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

j

jeme

joko


jeke

jara

Ikwetliseng ka bobedi

Ikwetlisetseng papadi ya sefaleng le motswalle wa hao. Botsa:

Ke eng e ka hara
mokotla wa hao
wa sekolo?



Ena ke **pene** ya ka.



Ena ke **rula** ya ka.



Ena ke **pensele** ya ka.



Sena ke **sekere** sa ka.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



ru



la



ra

ba



pen



se



le



ti



tjhe



re

Ikwetlise le Pule le Pam

Ke rata
sekolo.



Ke ithuta ho
bala le ho ngola.



Itekole. Kgomaretsa distika
leqepheng la 40.

40

Tsamaya o bua

Kopa metswalle e 3 ho o bontsha
hore ho na le eng mekotleng ya
yona ya sekolo.

E re: Ena ke _____ ya ka.



A re ngole



rula

pensele

sekere

pene

Tlatsa mantswe a siilweng.



Ke ngola ka _____ ya ka.



Ke seha ka _____ sa ka.



Ke tshwantsha ka _____ ya ka.




Ke thala mola ka _____ ya ka.

15

Ho ja sekolong

A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.



Re ya sekolong ho ithuta.
Re ja dijo tse molemo ha re lapile.
Re a leboha ka dijo.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	pitsa		poleiti		diapole
	tafole		dijo		dilamunu
	boulu		eja		dipanana

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

y

yena	yokat
yona	yaka

Ikwetliseng ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o leboha motswalle wa hao:

Ke a leboha ka dijo.



Ke a leboha ka apole.



Ke a leboha ka lamunu.



Ke a leboha ka panana.

Tsamaya o bua

Botsa metswalle e 3: Le etsa eng?

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



ho ja



ho i thu ta



la pi le



pa na na

Ikwetlise le Pule le Pam

Le etsa eng?



Re ja borotho.

Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 40.

40

A re ngole

Tlatsa mantswe a siilweng.



Dijo di _____ pitsa.



Dipitsa di _____ tafole.



Matitjhere a ka _____ tafole.



Bana ba _____ tafole.

hodima

hara

pela

mora



31

Ho hlwekisa sekolong

A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.



Kajeno ke letsatsi la ho hlwekisa sekolong
Kaofela re thusa ho hlwekisa lebala la dipapadi.
Oh, sheba senqanqane!

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	lefielo		matlakala		pampiri
	mokotla wa moqomo wa matlakala		moqomo wa matlakala		galase
	kereibana		moqomo wa dintho tse sebediswang hape		polastiki

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:



katse

ketane

koloi

kuku

Ikwetliseng ka bobedi

Supa setshwantsho mme o botse motswalle wa hao:

O ka tlisa eng bakeng sa ho hlwekisa?



Ke tla tlisa lefieko.



Ke tla tlisa garafu.



Ke tla tlisa mokotla wa moqomo wa matlakala.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



ga



ra



fu



hlwe

ki

sa



mo



qo



mo



wa



ma



tla



ka



la

Ikwetlise le Pule le Pam



Supa dintho tse fapaneng ka hara mokotla wa hao wa dibuka mme o bolelle motswalle wa hao mebala ya tsona.




Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 40.

40

A re ngole

Tsamaya ka tsela mme o ngole mefuta ya matlakala eo o e bonang.
Jwale thala mola ho bontsha hore a tshelwe moqomong ofe.



pampiri

polastiki

galase

Matsatsi a pula le a letsatsi

A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.



Ha ke rate pula, ha ke rate moyo. Ha ke rate maru.
Ke rata matsatsi a futhumetseng a letsatsi le katiba
ya ka e kgolo ya letsatsi!

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	jase ya pula		jesi		katiba ya letsatsi
	samporele		pula		diborele tsa letsatsi
	dibutsi		mookodi		megathatso

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e tebileng:

u

supa	suna
dula	kuka

Ikwetliseng ka bobedi

Bolella motswalle wa hao hore o thabela ho etsa eng ka letsatsi la pula le hore o thabela ho etsa eng ha letsatsi le tjhabile.



Ka letsatsi la pula ke shebella TV.



Ha letsatsi le tjhabile ke palama baesekel ya ka.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



ho	mo	ya	ho	ma	ru	
ho	a	na	ho	le	tsa	tsi

A re bine

Bina pina ena le metswalle ya hao.



Pula, pula tsamaya.

Kgutla hape ka tsatsi le leng.

Bana ba banyenyane ba batla ho bapala.

Tsamaya letsatsi le le leng feela.



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 40.

40

A re ngole

Tlatsa mantswe a siilweng.



Ha ho bata ke apara _____

le _____.



Ha ho tjhesa ke apara _____

le _____.



Ha pula e na ke apara _____

mme ke sebedisa _____.

katiba

jase ya pula

samporele

baki

katiba ya letsatsi

meqathatso

Boemo ba lehodimo bo tjhesang le bo batang



Kajeno ho bata haholo. Sheba lehlwa.
 Kajeno ho moy. A re fofise khaethe.
 Kajeno ho a tjhesa, ho letsatsi. A re sese.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	dihaneskunu		katiba		khostjhumu
	jase		khaethe		kepisi
	sekhafo		phulu		dishoto



Ikwetliseng ka bobedi

Boemo ba lehodimo bo
jwang kajeno?
Bolella motswalle wa hao
hore o apere eng.

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

S	suna	siya	sesa	swinka
----------	------	------	------	--------

A re ngole

Tshwaya diaparo tseo re di aparang ha ho tjhesa ka bofubedu ✓ mme tseo re di aparang ha ho bata ka bolou ✓.




Dinako tsa selemo


A re bue

Shebang setshwantsho mme
le bue ka seo le se bonang.


Ke rata selemo. Ke rata
ho bona bana ba
dinonyana le
dikonyana.




Ke rata lehlabula. Ke rata
ho bapala letsatsing.



Ke rata mariha.
Ke rata ho dula mollong.



Ke rata
hwetla. Ke
rata ho tsamaya
hodima mahlaku a
ommeng.



Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	mariha		hwetla		mollo
	lehlabula		selemo		tjhesa
	mahlaku		ngwana wa nonyana		bata

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

W

wena	wina
watjhe	woko

Ikwetliseng ka bobedi

Etsa setshwantsho se bontshang seo o ratang ho se etsa ka dinako tsa selemo.

Bontsha motswalle wa hao ditshwantsho tsa hao mme o mmolelle seo o se tshwantshitseng.

LEHLABULA

MARIHA

A re ngole

Ngola polelo ka se seng sa ditshwantsho tsa hao.

A re ngole

Araba dipotso.


O rata nako efe ya selemo ho feta?

Letsatsi la hao la tswalo le nakong efe ya selemo?



Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 40.

40

20

Itekole



I

Na o hopola mantswe
ana?

II



tjhelete

STICKER

ralebenkele

STICKER

pampiri ya
ntlwaneng

STICKER

tjhentjhe

STICKER

oli

STICKER

sesepa sa meno

STICKER

mokotlana wa ho
reka

STICKER

tswekere

STICKER

mokedikedi wa ho
hlatswa dijana

I2

STICKER

mose

STICKER

dikausu

STICKER

hempe

STICKER

sekete

STICKER

t-shete

STICKER

dishoto

STICKER

dieta

STICKER

mokotlana wa
letsoho

STICKER

katiba

I3

STICKER

borotho

STICKER

dihwete

STICKER

ditjhips

STICKER

jusi ya lamunu

STICKER

sepinatjhe

STICKER

kuku

STICKER

khoukhu

STICKER

phaenapole

STICKER

dipompong

I4

STICKER

titjhere

STICKER

raba

STICKER

pene

STICKER

boto ya tjhoko

STICKER

mokotlana wa
sekolo

STICKER

pensele

STICKER

teseke

STICKER

sekolo

STICKER

rula

I5

STICKER

pitsa

STICKER

tafole

STICKER

poleiti

2

Kgomaretsa distika
dibakeng tse
nepahetseng.

3

Supa setshwantsho
ka seng ebe o botsa
motswalle wa hao:

Ke eng
ena?

15

STICKER

dijo

STICKER

eja

STICKER

diapole

16

STICKER

lefielo

STICKER

matlakala

STICKER

pampiri

STICKER

mokotla wa moqomo
wa matlakala

STICKER

moqomo wa matlakala

STICKER

galase

STICKER

kereibana

STICKER

moqomo wa dintho
tse sebediswang hape

STICKER

polastiki

17

STICKER

jase ya pula

STICKER

jesi

STICKER

katiba ya
letsatsi

STICKER

samporele

STICKER

pula

STICKER

diborele tsa
letsatsi

STICKER

dibutsi

STICKER

mookodi

STICKER

meqathatso

18

STICKER

dihaneskunu

STICKER

katiba

STICKER

khostjhumu

STICKER

jase

STICKER

khaethe

STICKER

kepisi

STICKER

sekhafo

STICKER

phulu

STICKER

dishoto

19

STICKER

mariha

STICKER

hwetla

STICKER

mollo

STICKER

lehlabula

STICKER

selemo

STICKER

tjhesa

STICKER

mahlaku

STICKER

ngwana wa nonyana

STICKER

bata

Di foresho ho tswa polasing



Re tjhakela nkongo wa rona polasing.
O na le diphoofolo tse ngata.
O lema ditholwana le meroho.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	terektere		sonobromo		dinawa tse tala
	molemi		phaenapole		eie
	sefate sa ditholwana		pere		mokopu

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

f

fana

fata

fumana

fahla


Ikwetliseng ka bobedi

Supa setshwantsho mme o botse motswalle wa hao?

O rata tholwana efe?



Ke rata phaenapole.



Ke rata dipere.



Ke rata mokopu.

Tsamaya o bua

Kopa motswalle wa hao ho:

Kgolopa jwaloka



pere

Tampa jwaloka



kgomo

Pitika jwaloka




kolobe

Sasanka jwaloka



mokoko

Tlolatlola jwaloka



mmutlanyane

Itlhohlorla jwaloka



letata



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 60.

60

A re ngole

Tshwaya dijo tse tswang lebeseng ka bolou ✓. Tshwaya dihlahiswa tsa nama ka bofubedu ✓.

Tshwaya ditholwana le meroho ka botala. ✓.


































Polasi ya lebese



A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.

Ke ile polasing ya lebese mme ke bone dikgomo.

Ke rata tj nisi le tj hokolete.

Ke rata yokate le aeskhrimi.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	lebese		aeskhrimi		kane ya lebese
	kase/tj nisi		yokate		fense
	botoro		tjhokolete		sefehlamoya

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

kh

kholomo

khoukhu

Khutsong

Khaete

Ikwetliseng ka bobedi

Supa setshwantsho mme o botse motswalle wa hao?



Na o rata **yokate**?



Na o rata **tjhokolete**?



Na o rata **tjhisi**?



Na o rata **aeskhrimi**?

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



se



hla



bo



to



ro



mo



le



mi



yo



ka



te

Ikwetlise le Pule le Pam

Na o rata
tjhisi?

E, ke rata
tjhisi.




Itekole. Kgomaretsa distika
leqepheng la 60.

60

A re ngole

Sebedisa dinomoro ho o thusa ho tak
setshwantsho sena.





Diphooftolo tse ding di re thusa ho jara dintho.
Di re isa sekolong.
Re hloka ho di hlokomela hore di kgone ho re thusa.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	furu		tshimo ya poone		lesaka
	tonki		pholo		pere
	kariki ya ditonki		mohoma		sale

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

	otla	omosa
	olosa	otlolla

Ikwetliseng ka bobedi

Bolella motswalle wa hao hore diphofolo tsena di etsa eng.



Molemi o palama pere.



Pholo e hula mohoma.



O ya sekolong ka kariki ya ditonki.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.

to	n	ki
ho	thu	sa
ho	ja	ra
phoo	fo	lo



Ikwetlise le Pule le Pam

Na o na le seruuwa?

E ke na le _____.



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 60.

60

A re ngole

Thala mola ho nyalyana phoofolo/motjhini le sesebediswa.

tonki



pholo



pere




terektere



mohoma




sale



tereilara



kariki





Re a bapala, re a hlwa.

Re a tlola, re a matha, re a tlolatlola mme re a sutha.

Ho ikwetlisa ho re boloka re phetse hantle.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	raha		tlola		swinka
	matha		ehlwa		setulo sa mabidi
	akgela		tsamaya		jangele jim

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

S

sesa	suna
siya	sala

Ikwetliseng ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o botsa motswalle wa hao?

Ke etsa eng?



O a sesa.



O a swinka.



O palama baesekelle.



O raha bolo.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



ho	se	sa	ho	tlo	la
----	----	----	----	-----	----

ho	bei	sa	ho	i	kwe	tli	sa
----	-----	----	----	---	-----	-----	----



Tsamaya o bua

Etsisa papadi mme o kope metswalle ya hao ho o bolella seo o se etsang.

Ikwetlise le Pule le Pam



O etsa eng?

Ke akgela bolo.



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 60.

60

A re ngole

Sheba ditshwantsho ebe o ngola mantswe



O a _____.



O a _____.



O a _____.



O a _____.



O a _____.



25

Letsatsi la dipapadi

A re bue

Shebang
setshwantsho mme le bue ka
seo le se bonang.

mekwallo

mokwetlisi



Re bile le boithabiso ka letsatsi la dipapadi.
Yaba pula e qala ho na.
Kaofela ra mathela ka tlelaseng.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	mekwallo		tenese		dieta tsa ho matha
	papadi ya bolo		nete		botlolo ya metsi
	ntlhla		ho sesa		senomaphodi

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

S

sala	supa
siya	seha

Ikwetliseng ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o bolella motswalle wa hao:



O a sesa.



O a matha.



O shapa bolo.



Pula e a na.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



ho tshwa ra

ho phe pe tsa



ho a kge la di at le ti ki



Ikwetlise le Pule le Pam



O etsa eng?



Ke akgela bolo.



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 60.

60

A re ngole

Thala mola ho nyalanya papadi le sesebediswa.



tenese




rakbi



ho sesa



diatletiki



krikete



netbolo




bete



netbolo




bolo ya rakbi



dieta tsa ho matha



rekete



diborele

Papadi ya ka

A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se bonang.



rakbi


Re bapala rakbi.
Re bapala netbolo.
Tshwara bolo.

netbolo



tenese

Re bapala bolo. Raha bolo.
Re bapala tenese. Shapa bolo.
Re a sesa.



ho sesa

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	bolo ya maoto		netbolo		palo ya netbolo
	bolo ya rakbi		bolo ya tenese		kapi ya ho sesa
	hempe ya rakbi		rekete		diborele

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:



hata

hotetsa

hema

huku

Ikwetliseng ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o bolella motswalle wa hao:



O raha bolo.



O akgela bolo.



O matha ka bolo.



O a sesa.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



rak



bi



te



ne



se



pa



pa



di



ya



bo




lo



Ikwetlise le Pule le Pam



O bapala
dipapadi dife?



Ke bapala
rakbi.



Ke bapala
netbolo.



Itekole. Kgomaretsa distika
leqepheng la bl.

61


A re ngole

rakbi

tenese


papadi ya bolo

netbolo



Re bapala

ka bolo.



Re bapala

ka bolo ya rakbi.



Re bapala

ka

direkete.



Re bapala


ka

bolo ya nete.

Diphooftolo tse kgolo le tse nnyane

A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.



Ke bona kgomo e kgolo.

Ke bona konyana e
nnyane.

Ke bona tsuonyana e
nnyane.

Ke bona pere e sootho
Ke bona kolobe e
nonneng.
O bona eng?

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	konyana		kolobe		senqanqane
	pere		podí		mmutlanyane
	kgomo		letata		notshi

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e tebileng:

u

utlwa	suna
dula	ruta

Ikwetliseng ka bobedi

Supa ditshwantsho mme o bolelle motswalle wa hao mabitso a diphoofolo tse kgolo le tse nnyane.



Ena ke **kgomo**.



Ena ke **podi**.



Ena ke **pere**.



Lena ke **letata**.



Ena ke **tonki**.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



ton



ki



phoo



fo



lo



le



ta



ta



na

Ikwetlise le Pule le Pam

Ke bona kgomo
le podi.



Ke bona
letata le
kolobe.




Itekole. Kgomaretsa distika
leqepheng la bl.

61

A re ngole

Tlatsa mabitso a diphoofolo a nepahetseng.



e a ja.



le a sesa.



e a nwa.



e a fofa.

Tsamaya o bua

Botsa metswalle e 5:

_____ e etsa
modumo ofe?



Kgoho le lehe

A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.



Sethole se behela lehe.

Tsuonyana e qhotswa ho tswa leheng.

Tsuonyana e ba sethole.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	nonyana		mokoko		lesiba
	sethole		mahe		qhotsa
	tsuonyana		serobe		mpshe

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e tebileng:



lehe	serobe
sethole	pene

Ikwetliseng ka bobedi

Bolella motswalle wa hao hore ho etsahala eng setshwantshong se leqepheng le bapileng. E re:



Pele, sethole se behela lehe.



Ebe tsuonyana e qhotswa ho tswa leheng.



Ebe re fumana tsuonyana
...

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



se	hla	kgo	ho
mo	ko	ko	ho
ho	qho	tsa	

Ikwetlise le Pule le Pam



Dumela Pam.



Dumela ____.



Itekole. Kgomaretsa distika
leqepheng la bl.

bl

A re bine

Bina pina ena le metswalle ya hao.



Dinonyana tse pedi di dutse hodima lebota,
E nngwe ke Peter, e nngwe ke Paul.

Fofa Peter,

Fofa Paul.

Kgutla Peter,

Kgutla Paul.



A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.



Re ya Kruger Park.

Re bona tlou e kgolo. Re bona thuhlo e telele.

Re bona kubu e nonneng.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	tlou		kubu		noha
	tshukudu		lengau		kgudu
	tshwene		kwena		thuhlo

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e tebileng:

i	ina	fihla
	pina	pitsa

Ikwetliseng ka bobedi

Supa ditshwantsho mme o bolelle motswalle wa hao mabitso a diphoofolo tse hlaha

	Ena ke t lou .
	Ena ke k ubu .
	Ena ke q waga .
	Ena ke noha .
	Ena ke kgudu .
	Ena ke t shukudu .

Phaphatha


Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.

		
tshwe	ne	
		
tlo	u	le
	nnga	u



Tsamaya o bua

Kopa motswalle wa hao ho:

	Hahaba jwaloka tlou
	Sesa jwaloka kwena



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la bl.

61

A re ngole


telele - kgolo - butle/lenama

Tlatsa lebitso la phoofolo le nepahetseng.

	Tlou e _____.
	Thuhlo e _____.
	Kgudu e _____.

Tsamaya o bua

Botsa motswalle wa hao: Ke phoofolo efe e telele, kapa e lenama kapa e nonneng?



30

Itekole



I Na o hopola mantswe ana?

21



terektere

STICKER

sonoblomo

STICKER

dinawa tse tala

STICKER

molemi

STICKER

phaenapole

STICKER

eie

STICKER

sefate sa ditholwana

STICKER

pere

STICKER

mokopu

22

STICKER

lebese

STICKER

aeskhrimi

STICKER

kane ya lebese

STICKER

tjhisi

STICKER

yokate

STICKER

fense

STICKER

botoro

STICKER

tjhokolete

STICKER

sefehlamoya

23

STICKER

furu

STICKER

tshimo ya poone

STICKER

lesaka

STICKER

tonki

STICKER

pholo

STICKER

pere

STICKER

kariki ya ditonki

STICKER

mohoma

STICKER

sale

24

STICKER

raha

STICKER

tlola

STICKER

swinka

STICKER

matha

STICKER

ehlwa

STICKER

setulo sa mabidi

STICKER

akgela

STICKER

tsamaya

STICKER

jangele jim

25

STICKER

mekwallo

STICKER

papadi ya bolo

STICKER

dieta tsa ho matha

2

Kgomaretsa distika
dibakeng tse
nepahetseng.

3

Supa setshwantsho
ka seng ebe o botsa
motswalle wa hao:

Ke eng
ena?

25

STICKER

tenese

STICKER

nete

STICKER

botlolo ya metsi

26

STICKER

bolo ya maoto

STICKER

dieta tsa rakbi

STICKER

palo ya netbolo

STICKER

bolo ya rakbi

STICKER

bolo ya tenese

STICKER

kapi ya ho sesa

STICKER

hempe ya rakbi

STICKER

rekete

STICKER

diborele

27

STICKER

konyana

STICKER

kolobe

STICKER

senqanqane

STICKER

pere

STICKER

podi

STICKER

mmutlanyane

STICKER

kgomo

STICKER

letata

STICKER

notshi

28

STICKER

nonyana

STICKER

mokoko

STICKER

lesiba

STICKER

sethole

STICKER

mahe

STICKER

qhotsa

STICKER

tsuonyana

STICKER

serobe

STICKER

mpshe

29

STICKER

tlou

STICKER

kubu

STICKER

noha

STICKER

tshukudu

STICKER

lengau

STICKER

kgudu

STICKER

tshwene

STICKER

kwena

STICKER

thuhlo

3I

Ho lema meroho

A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.



Jabu le lapa la hae ba rata ho
lema meroho.

Podi e sa utlweng e jele meroho
ya bona.

Re tshwanelala ho tebela podi.

Re tshwanelala ho lokisa fense.



Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	serapa sa meroho		meroho		tapole
	podí		dierekisi		tamati
	fense		khabetjhe		poone


Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo ya dumammoho e tebileng



kobo	motho
poone	tonki

Ikwetliseng ka bobedi



Botsa motswalle wa hao:

Ke eng Nna?

Ke sootho. Ke na le maoto a mane le manaka a mabedi.

Ke sootho mme ke mela ka tlasa mobu.

Ke mmala wa lamunu mme ke mela ka tlasa mobu.

Ke mmala wa lamunu mme o ka ntshela.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



poo	ne	kha
ta	ma	ti
ta	po	le

Ikwetlise le Pule le Pam



O kae?



Ke teng, ke a leboha.



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 80.

80

Dikarabo: (1) podi, (2) tapole, (3) sehwete, (4) jusi ya lamunu.

A re ngole

Tlatsa: Ke rata kapa Ha ke rate.

	_____ jusi ya lamunu.		_____ ditapole.
	_____ dierekisi.		_____ poone.
	_____ ditamati.		_____ sepinatjhe.
	_____ khabetjhe.		_____ eie.

A re bue


Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.



Sengwitjhi ya phinat batha
le panana

Tse o tla di hloka!

Dislae tse 2 tsa borotho,
phinat batha,
panana e le l,
majarini,
thipa le poleiti.



1. Tlotsa dislae tsa borotho ka bobedi ka majarini.
2. Tlotsa slae se le seng ka phinat batha.
3. Seha panana e be dislae. Beha dislae tsa panana hodima borotho.
4. Kopanya dislae tsa borotho.
5. Eja sengwitjhi ya hao!



Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	borotho		majarini		boulu
	panana		jeme		poleiti
	phinat batha		morara		thipa

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:



tema	tima
topo	tapa

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



pa	na	na	bo	to	ro
se	ngwi	tjhi	phi	nat	ba tha

Ikwetliseng ka bobedi

Ikwetlisetse papadi ya sefaleng le motswalle wa hao.

O ka?



A: O ka etsa sengwitjhi?



B: E, nka e etsa.

A: O ka etsa kuku?

B: Tjhee, nka se e etse.

Ikwetlise le Pule le Pam


Bolella Pule hore o ka etsa eng.



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 80.

80

A re ngole




e le nngwe tse pedi thipa

Tlatsa mantswe o nepahetseng dibakeng tse fanweng.



O hloka dislae tse kae tsa borotho?

O hloka dislae _____.




O hloka dipanana tse kae?

O hloka panana _____.



O hloka eng ho seha sengwitjhi?

O hloka _____.



O tshwanetse ho sheba mahlakore
ka bobedi pele o tshela tsela.

Ema, sheba ho le letona mme o
shebe ho le letshehadi.

Sheba ho le letona hape. Ebe o a
tshela.

A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.

Ikwetliseng ka bobedi

Bontsha motswalle
wa hao ditsela tse
tharo mmapeng tsa
ho ya sekolong.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	letshwao la setopo		kgubedu		le letshehadi
	roboto		sehla		le letona
	qwaga ya ho tshela		tala		baesekele

Medumo

Etsa mantswe ana mme o medumo ya r.



sera	para
mora	morara

Ikwetliseng ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o botsa motswalle wa hao:

Ke eng ena?



Ena ke **roboto**.



Lena ke **letshwao la setopo**.



Ena ke **baeskelle**.



Ena ke **koloi**.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



se



tshe



qwa



ga



bae



se



ke



le

Tsamaya o bua

Bontsha metswallle e meraro ho tshela tsela. Ba bontshe ho sheba ho le letona le ho le letshehadi.





le letshehadi

le letona


A re ngole

Thusa Tim ho ya sekolong ka maoto. Mmolelle hore a tjekelle neng ho le letshehadi, ho le letona le ho ema.




Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 80.

80



A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.



koloi

roboto

Sam o ya sekolong ka baesekele ya hae.
Jabu o palama kariki ya ditonki ho ya sekolong.
Ke ya sekolong ka bese. Motswalle wa ka o ya
sekolong ka maoto.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	tsela		terene		teraka
	bese		baesekele		amalense
	thekisi		ho tsamaya		setima mollo

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang.

S

sekepe	seterata
sekolo	seporo

A re bine

Bina pina ena.



Mabidi a bese a a dikoloha, a
a dikoloha,
a a dikoloha,
a a dikoloha.

Mabidi a bese a a dikoloha,
Letsatsi lohle.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



the	ki	si	a	ma	le	n	se
se	thu	thu	thu	bae	se	ke	le

Tsamaya o bua

Botsa metswalle e 5 hore e ya jwang sekolong.
E re:

O tsamaya ka _____ ?

thekisi



bese

koloi

baesekele



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 80.

80

A re tshwantshe

Etsa setshwantsho se bontshang hore o ya jwang sekolong letsatsi ka leng. Sheba ditshwantsho tsa bana ba bang mme o bone hore ke bo mang ba sebedisang dipalangwang tse tshwanang le tsa hao.

Mefuta ya dipalangwang tsa lefatshe, moyo le metsi



A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.

Ke lakatsa e ka nka palama sefofane kapa terene.
Ke lakatsa e ka nka palama seketswana sa seili.
O lakatsa eng?

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	seketswana sa seili		sefofane		sethuthuthu
	sekepe		helikhoptha		kariki ya ditonki
	seketswana se dumang		rokete		baki

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang.

W

wena	watjhe
wina	wona

Ikwetliseng ka bobedi

Supa setshwantsho ebe o botsa motswalle wa hao:

Ke etsa eng?



O a ja.




O a tsamaya.



O palama baesekelle.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



Tsamaya o bua

Botsa metswalle e 3:

Le etsa eng?



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 81.

81

A re ngole

Tshwaya dipalangwa tsa **metsing** ka bolou ✓. Tshwaya dipalangwa tsa **lefatsheng** ka **bofubedu** ✓.
Tshwaya dipalangwa tsa **moyeng** ka **botala**. ✓.



































Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	dikerese		dibalunu		ditjhips
	kuku ya letsatsi la tswalo		mpho		senomaphodi

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang.

b

bina	bolou
balunu	baka

Ikwetliseng ka bobedi

Ikwetlisetse papadi ya sefaleng le motswalle wa hao.

A: Dumela, lebitso la hao ke mang?

B: Joe.

A: Letsatsi la hao la tswalo le neng?

B: 5 Hlakubele.

A: O kereiting efe?


B: Kereiti 3.

A: O kena sekolo sefe?

B: Ke kena _____.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



Ikwetlise le Pule le Pam

Ke rata sekolo.





Ke ithuta ho bala le ho ngola.

Tsamaya o bua

Botsa metswall e 3:

Matsatsi a lona a tswalo a neng?

Le dikereiting dife?



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 81.

81

A re ngole

Tlatsa mantswe a silweng.

Letsatsi la ka la tswalo le ka _____.

Ke kereiting ya _____.



Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang: .

m

Mmesa

Morero

Mabitso

Motsheanong

A re bine

Bina pina ena le metswalle ya hao.

Pherekong, Hlakola,
Hlakubele, Mmesa,
Motsheanong, Phupu
Phupjane, Phato,
Lwetse, Mphalane,
Pudungwana, Tshitwe.

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



M

me

sa



Hla

ko

la



Phe

re

kgo

ng



Phu

p

ja

ne

Ikwetlise le Pule le Pam



Letsatsi la hao
la tswalo le
neng?



Letsatsi la ka
la tswalo le
_____.

A re ngole

Botsa metswalle e 5 hore matsatsi a yona a tswalo a neng. Tlatsa mehla.

Lebitso:

Letsatsi:

Kgwedi:

Batho ba thusang



Makhenikhi o lokisa koloi ya rona.

Moahi o haha ntlo ya rona.

Mophehi o baka lofo ya borotho bo tjhesang. Re rata borotho bo tjhesang.

Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	mophehi		setima mollo		makhenikhi
	ngaka		moahi		raposo

medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e galang:

	loma	lokisa
	lata	lengolo

A re ngole



Tlatsq dinomoro tsa foun.

Balla motswalle wa haq dinomoro.

Lepolesa:



Setima molla:



Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka
medumo ya ona.





A re ngole



Fumana tsela e yang ntlong e tjhang.

Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 81.


81





A re bue

Shebang setshwantsho
mme le bue ka seo le se
bonang.



Mantswe

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona. Ebe o etsa medumo e qalang ya lentswe ka leng.

	dipalesa		titjhere		buka
	karete		moithuti		pene

Medumo

Etsa mantswe ana mme o mamele medumo e qalang:

th

thapa

thepta

thonya

thinya

Phaphatha

Phaphatha mantswe ana ho ya ka medumo ya ona.



ti	tjhe	re	di	pa	le sa
se	nge	se	ma	ne	

Ikwetliseng ka bobedi

Leboha motswalle wa hao.



Ke a leboha ka buka.



Ke a leboha ka dipalesa.

Ikwetlise le Pule le Pam



Ke a leboha titjhere ka _____.



Itekole. Kgomaretsa distika leqepheng la 81.

81

A re ngole

Etsa setshwantsho mme o ngole molaetsa wa teboho o yang ho titjhere ya hao.

Titjhere e ratehang.

Ke leboha ha o nthutile ho bua

Sesotho.

Ho tswa ho _____

40

Itekole



I Na o hopola mantswe ana?

31



serapa sa meroho

STICKER

meroho

STICKER

tapole

STICKER

podi

STICKER

dierekisi

STICKER

tamati

STICKER

fense

STICKER

khabetjhe

STICKER

poone

32

STICKER

borotho

STICKER

majarini

STICKER

boulu

STICKER

panana

STICKER

jeme

STICKER

poleiti

STICKER

phinat batha

STICKER

morara

STICKER

thipa

33

STICKER

letshwao la
setopo

STICKER

kgubedu

STICKER

le letshehadi

STICKER

roboto

STICKER

sehla

STICKER

le letona

STICKER

qwaga ya ho
tshela

STICKER

tala

STICKER

tsela

34

STICKER

baeskelle

STICKER

bese

STICKER

teraka

STICKER

koloi

STICKER

terene

STICKER

amalense

STICKER

thekisi

STICKER

ho tsamaya

STICKER

setima mollo

2

Kgomaretsa distika
dibakeng tse
nepahetseng.

3

Supa setshwantsho
ka seng ebe o botsa
motswalle wa hao:

Ke eng
ena?

35

STICKER

seketswana sa
seili

STICKER

sekepe

STICKER

seketswana se
dumang

STICKER

sefofane

STICKER

helikhoptha

STICKER

rokete

STICKER

sethuthuthu

STICKER

kariki ya ditonki

STICKER

vene/baki

36

STICKER

dikerese

STICKER

kuku ya letsatsi
la tswalo

STICKER

dibalunu

STICKER

mpho

STICKER

ditjhips

STICKER

senomaphodi

38

STICKER

mophehi

STICKER

ngaka

STICKER

setima mollo

STICKER

moahi

STICKER

makhenikhi

STICKER

raposo

39

STICKER

dipalesa

STICKER

karete

STICKER

titjhere

STICKER


moithuti

STICKER

buka

STICKER

pene





Mantswe

apole (apple)

Dipolelwana tsa kamehla

